

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
ZA OSIGURANJE  
UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE  
PODGORICA**

**Izvještaj o izvršenoj  
reviziji finansijskih izvještaja  
za 2008. godinu**

Podgorica, 16. april 2009. godine

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ  
REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA  
ZA 2008. GODINU

S A D R Ž A J :

*Strana*

**I IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI  
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2008. GODINU**

Mišljenje o finansijskim izvještajima	1 - 2
Finansijski izvještaji	
Bilans uspjeha	3
Bilans stanja	4
Izvještaj o promjenama na kapitalu	5
Izvještaj o novčanim tokovima	6
Napomene uz finansijske izvještaje	7 – 22



**KPMG d.o.o. Podgorica**  
Bulevar Džordža Vašingtona 45  
81000 Podgorica  
Montenegro

Telephone: +382 20 228 285  
Fax: +382 20 228 286  
E-mail: info@kpmg.me  
Internet: www.kpmg.me

Hipotekarna banka a.d. Podgorica  
račun 520-1370100-53  
Opportunity Bank a.d. Podgorica  
račun 540-1000032318221-33  
PIB 02626837 PDV 30/31-05509-0

## AKCIONARIMA

### AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE PODGORICA

#### **Mišljenje o finansijskim izvještajima**

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Akcionarskog društva za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Društva) koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31. decembar 2008. godine i bilansa uspeha, bilansa tokova gotovine i izvještaja o promjenama na kapitalu Društva za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregleda osnovnih računovodstvenih politika i drugih napomena.

#### *Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje*

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore. Ova odgovornost obuhvata: kreiranje, implementaciju i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne greške nastale bilo zbog pronevjere ili grešaka u radu, odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i vršenje računovodstvenih procjena koje su razumne u datim okolnostima.

#### *Odgovornost revizora*

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije izdatim od strane Međunarodnog saveza računovođa. Ovi standardi zahtijevaju da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtijeva i da reviziju planiramo i obavimo na način koji nam omogućuje da steknemo razumni nivo uvjeravanja da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne greške.

Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i objelodanjivanjima u finansijskim izvještajima. Odabir procedura zavisi od naše procijene, uključujući i procjenu rizika od materijalno značajnih grešaka u finansijskim izvještajima nastalih bilo zbog pronevjere ili grešaka u radu. U procijeni rizika uzimamo u obzir interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja Društva sa ciljem projektovanja revizorskih procedura koje odgovaraju okolnostima, ali ne i za svrhe izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola primjenjenih u Društvu. Revizija takođe obuhvata ocjenu da li su računovodstvena načela i značajna procjenjivanja koja je primijenilo rukovodstvo odgovarajuća, kao i opštu ocjenu prezentacije finansijskih izvještaja.

Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i pružaju osnov za izražavanje našeg mišljenja.

*Mišljenje*

Prema našem mišljenju, finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno finansijsko stanje Društva na dan 31. decembar 2008. godine, rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa propisima Crne Gore.

*Skretanje pažnje*

Bez kvalifikovanja našeg mišljenja, skrećemo pažnju da je ovlašćeni aktuar Društva u Mišljenju ovlašćenog aktuara na finansijske izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2008. godinu od 14. aprila 2009. godine izrazio mišljenje sa rezervom na poslovanje Društva u 2008. godini usled činjenice da su troškovi sprovođenja osiguranja Društva veći od ostvarenog režijskog dodatka.

Podgorica, 16. april 2009. godine



KPMG d.o.o. Podgorica

  
Dejan Janković  
Direktor

**BILANS USPJEHA ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2008. GODINE**

U EUR	Napomena	2008.
Prihodi od premije neživotnih osiguranja	3.2	385,854
Premija prenijeta u reosiguranje		(166,479)
Promjena prenosnih premija	3.4	(293,485)
Promjena prenosnih premija, udio reosiguravača		47,342
Ostali prihodi		5,628
Zarađene premije osiguranja	4	(21,140)
Izdaci za osigurane slučajeve	3.3, 5	(8,268)
Promjene u rezervisanim štetama	3.10, 17	(2,050)
Bonusi i popusti	3.2	(2,717)
Prihodi od učešća reosiguravača u rezervisanim štetama	15	800
Ostali tehnički rashodi	3.10, 6	(16,360)
Poslovni funkcionalni rashodi		(28,595)
<b>Bruto poslovni gubitak</b>		<b>(49,735)</b>
Operativni troškovi	3.5, 7	(700,700)
<b>Poslovni gubitak</b>		<b>(750,435)</b>
Finansijski prihodi	3.6, 8	25,469
Finansijski rashodi	3.6, 8	(807)
<b>Gubitak</b>		<b>(725,773)</b>
Porez na dobitak	3.7, 9	-
<b>GUBITAK ZA POSLOVNU GODINU</b>		<b>(725,773)</b>

Napomene na stranama 7 do 22 čine sastavni dio ovog izvještaja.  
Mišljenje o finansijskim izvještajima - strane 1 i 2.

**BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBAR 2008. GODINE**

U EUR	Napomena	2008.
<b>AKTIVA</b>		
Kancelarijska oprema, namještaj i ostala materijalna imovina	3.8, 10	102,995
Učešća u kapitalu	3.9, 11	50,000
Finansijski plasmani	3.9, 12	1,124,500
Potraživanja za premiju osiguranja i ostala potraživanja	3.9, 13	35,676
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	3.9, 14	1,401,066
Aktivna vremenska razgraničenja	15	327,331
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>3,041,568</b>
<b>PASIVA</b>		
Kapital i rezerve		
Upisani kapital		3,050,000
Gubitak tekućeg perioda		(725,773)
Ukupno kapital i rezerve	3.11, 16	2,324,227
Dugoročna rezervisanja	3.10, 3.12, 17	295,535
Dugoročne obaveze	3.14, 18	20,105
Kratkoročne obaveze	3.9, 3.14, 19	391,701
Pasivna vremenska razgraničenja	20	10,000
Ukupno		717,341
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>3,041,568</b>

Podgorica, 16. april 2009. godine

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D. PODGORICA


  
 Neja Belević  
 Izvršni direktor

 Napomene na stranama 7 do 22 čine sastavni dio ovog izvještaja.  
 Mišljenje o finansijskim izvještajima - strane 1 i 2.

**IZVJEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU U PERIODU  
OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2008. GODINE**

U EUR	Akcijski kapital	Akumulirani rezultat	Ukupno
Stanje 1. januara 2008. godine	-	-	-
Osnivačka emisija	2,250,000	-	2,250,000
Povećanja po osnovu emisije akcija	800,000	-	800,000
Gubitak za 2008. godinu		(725,773)	(725,773)
<b>Stanje 31. decembra 2008. godine</b>	<b>3,050,000</b>	<b>(725,773)</b>	<b>2,324,227</b>

Napomene na stranama 7 do 22 čine sastavni dio ovog izvještaja.  
Mišljenje o finansijskim izvještajima - strane 1 i 2.

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA  
U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2008. GODINE**

U EUR	2008.
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti	399,179
Prilivi osnovne djelatnosti	
Odlivi po osnovu naknade šteta i ugovorenih iznosa iz osiguranja	(9,163)
Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima i zaposlenima	(742,954)
Odliv gotovine na ime plaćene kamate	(7,993)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza	(39,720)
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	(400,651)
Novčani tokovi iz aktivnosti investiranja	
Priliv od kamata	24,743
Prilivi od povraćaja kratkoročnih plasmana	325,000
Odliv po osnovu kupovine osnovnih sredstava	(108,534)
Odlivi po osnovu investicionih aktivnosti - depoziti	(1,478,320)
Neto odliv gotovine iz investicionih aktivnosti	(1,237,111)
Novčani tokovi iz aktivnosti finansiranja	
Priliv od emisije akcija	3,052,455
Odlivi po osnovu obaveza za finansijski lizing	(13,627)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz finansijskih aktivnosti	3,038,828
<b>Neto priliv/(odliv) novčanih sredstava</b>	<b>1,401,066</b>
Novčana sredstva na početku obračunskog perioda	-
<b>Novčana sredstva na kraju obračunskog perioda</b>	<b>1,401,066</b>

Napomene na stranama 7 do 22 čine sastavni dio ovog izvještaja.  
Mišljenje o finansijskim izvještajima - strane 1 i 2.



## **1. Osnivanje i djelatnost**

Akcionarsko društvo za osiguranje imovine i lica "UNIQA neživotno osiguranje", Podgorica (u daljem tekstu "Društvo") osnovali su "UNIQA International Beiteiligungs" Vienna i "UNIQA Versicherungs-Holding" Gmbh Vienna zaključenjem ugovora o osnivanju akcionarskog društva za osiguranje dana 31. decembra 2007. godine.

Vlada Republike Crne Gore, Agencija za nadzor osiguranja, Rješenjem br. 09-5/08 od 24. aprila 2008. godine, izdala je Društvu dozvolu za rad. Društvo je registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici 28. maja 2008. godine pod registarskim brojem 4-0008733/001 kada je i zvanično počelo sa radom.

Osnovnu djelatnost Društva predstavljaju sve vrste neživotnog osiguranja.

Sjedište Društva je u Podgorici, ulica Hercegovačka broj 12.

Na dan 31. decembra 2008. godine, Društvo je imalo 74 zaposlena.

## **2. Osnov za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izvještaja**

Osnovne računovodstvene politike primjenjene za sastavljanje ovih finansijskih izvještaja navedene su u daljem tekstu.

### **2.1 Osnov za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja**

Finansijski izvještaji Društva prikazani na stranama od 3 do 6 sastavljeni su u skladu sa Zakonom o osiguranju („Sl. list RCG“, br. 78/06 i 19/07) i Zakonom o računovodstvu i reviziji RCG („Sl. list RCG“, br. 69/05 i 80/08).

Društvo vodi poslovne knjige u skladu sa zakonskim propisima važećim u Republici Crnoj Gori, koji se generalno baziraju na Međunarodnim Standardima Finansijskog Izvještavanja („MSFI“).

Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivalo računovodstvene politike obrazložene u napomeni 3, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Republike Crne Gore.

Zvanična valuta u Republici Crnoj Gori i izvještajna valuta Društva je Euro (EUR).

### **2.2 Koncept nastavka poslovanja**

Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, koji pretpostavlja da će Društvo nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u predvidljivoj budućnosti.

### **3. Pregled značajnih računovodstvenih politika**

#### **3.1 Preračunavanje stranih valuta**

##### *(a) Transakcije i stanja*

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primjenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspjeha.

##### *(b) Funkcionalna i valuta prikazivanja*

Stavke uključene u finansijske izvještaje Društva se odmjeravaju korišćenjem valute primarnog privrednog okruženja u kom Društvo posluje (funkcionalna valuta). Ovi finansijski izvještaji su prikazani u eurima ("EUR") koji predstavljaju funkcionalnu valutu i valutu prikazivanja finansijskih izvještaja Društva (izvještajna valuta).

#### **3.2 Prihodi od premija neživotnih osiguranja**

Prihodi od premije neživotnih osiguranja predstavljaju iznos fakturisane premije, koju osiguranik plaća osiguravaču na osnovu ugovora o osiguranju. Visina premije utvrđena je tarifom premije prema vrsti osiguranja. Tarifnu politiku usvojio je Upravni odbor Društva.

Premija se sastoji od funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija se sastoji od tehničke premije i doprinosa za preventivu. Režijski dodatak koristi se za pokriće troškova za sprovođenje osiguranja. Maksimalnu stopu režijskog dodatka utvrđuje organ određen statutom Društva.

Bonusi i popusti se odobravaju u skladu sa uslovima i u procentima propisanim internim aktima. Društvo odobrava popuste na osnovu procenjenog rizika, dodatnog sistema mehaničke zaštite, ugovorenog trajanja osiguranja, broja osiguranih vozila, u zavisnosti od načina i dinamike plaćanja premije i sl. Ukupni popusti i bonusi koje jedan osiguranik može da osvari ne mogu preći 50% premije.

#### **3.3 Izdaci za osigurane slučajeve**

Izdaci za osigurane slučajeve predstavljaju rashode za isplatu šteta koji se utvrđuju na osnovu ugovora, akata poslovne politike, odnosno opštih akata Društva. Ovi rashodi uključuju i rashode procjene šteta i druge rashode definisane aktima Društva.

#### **3.4 Promjena prenosnih premija**

Prenosna premija je obračunata po metodi pojedinačnog izračunavanja za svaki ugovor o osiguranju sa tačnim vremenskim razgraničenjem (metoda "pro rata temporis").

#### **3.5 Operativni troškovi**

Operativni troškovi obuhvataju rashode koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Ostale poslovne rashode čine rashodi za obavljanje djelatnosti osiguranja kao što su materijalni troškovi, zakupnine, amortizacija, bruto zarade, provizija zastupnicima za prodane premije osiguranja, reklama, reprezentacija i drugo.

### **3.6 *Finansijski prihodi i rashodi***

Finansijski prihodi obuhvataju prihode po osnovu kamate na finansijska sredstva, a finansijski rashodi kamate po osnovu obaveza po finansijskom lizingu. Prihodi i rashodi po osnovu kamata i drugi troškovi pozajmljivanja knjiže se u korist i na teret obračunskog perioda na koji se odnose.

### **3.7 *Porezi***

#### *Porez na dobit*

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Zbog iskazanog gubitka u poslovanju, porez na dobit nije obračunat i iskazan u ovim finansijskim izvještajima.

Poreski propisi Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

#### *Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja*

Porezi, doprinosi i druge dažbine koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju druge poreze, kao i naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim propisima.

### **3.8 *Kancelarijska oprema i namještaj***

Oprema je sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine iskazana su po nabavnoj i umanjena za ispravku vrijednosti. Oprema se evidentira po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. Opremu predstavljaju ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Naknadni troškovi: troškovi zamjene djelova opreme (ugradnja novih rezervnih djelova), remonta i generalnih popravki priznaju se kao povećanje sadašnje vrijednosti opreme ako je vjerovatno da će po tom osnovu doći do priliva budućih ekonomskih koristi i ako se ti troškovi mogu pouzdano izmjeriti.

Troškovi nastali po osnovu tekućeg održavanja opreme: zamjena i ugradnja sitnih rezervnih djelova i potrošnog materijala, kao i troškovi svakodnevnih popravki opreme, smatraju se rashodom perioda u kom su nastali.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje opreme, iskazuju se u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.

Amortizacija opreme se obračunava na nabavnu vrijednost opreme na početku godine kao i na opremu stavljenu u upotrebu tokom godine, primjenom proporcionalnog metoda. Primjenjene stope su sljedeće:

	Korisni vijek trajanja	%
Automobili	8	12.50%
Rashladni uređaji	8	12.50%
Namještaj	8	12.50%
Kompjuteri	5	20%

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica metod obračuna amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od metoda obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Naime, amortizacija opreme za poreske svrhe obračunava se primjenom regresivnog metoda.

### **3.9 *Finansijski instrumenti***

Finansijska sredstva i obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Društva, od momenta kada je Društvo ugovornim odredbama vezano za instrument.

Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Društvo izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad tim instrumentima, što se dešava kada su prava korišćenja instrumenata realizovana, istekla, napuštena ili ustupljena. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla.

#### *Kratkoročni finansijski plasmani*

Kratkoročni finansijski plasmani predstavljaju oročene depozite kod poslovnih banka na period duži od tri mjeseca. Navedeni plasmani iskazani su po nabavnoj vrijednosti ulaganja.

#### *Potraživanja za premiju i ostala potraživanja*

Potraživanja za premiju i ostala potraživanja čine potraživanja za fakturisane iznose premija osiguranja koja nisu naplaćena na dan bilansiranja kao i druga potraživanja od kupaca.

Potraživanja se procjenjuju po nominalnoj vrednosti umanjenoj indirektno za iznos verovatne nenaplativosti potraživanja, a direktno, ako je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana (sudsko poravnanje, utuženje, stečaj dužnika i sl).

Potraživanja inicijalno priznaju po nominalnoj vrijednosti, a na dan bilansa se iskazuju po nominalnoj vrijednosti umanjenoj za procjenu rukovodstva o potencijalnoj nenaplativosti potraživanja. Ispravka vrijednosti potraživanja se utvrđuje onda kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sva potraživanja prema prvobitnim uslovima potraživanja. Rukovodstvo Društva utvrđuje ispravku vrednosti plasmana imajući pri tome u vidu urednost u plaćanju, finansijsko stanje dužnika i slične faktore.

#### *Gotovina i gotovinski ekvivalenti*

U izvještaju novčanih tokova pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se gotovina u blagajni Društva, novčana sredstva na računima kod poslovnih banaka i novčana sredstva oročena kod poslovnih banaka na period do tri mjeseca.

### *Obaveze iz poslovanja*

Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja se procjenjuju po njihovoj nominalnoj vrijednosti.

#### **3.10 Rezervisanja za prijavljene a nelikvidirane štete**

Rezervisanja za štete predstavljaju iznose za prijavljene nelikvidirane štete, štete u sporu i nastale i neprijavljene štete. Iznos rezervacije se utvrđuje prema aktima poslovne politike Društva za prijavljene nelikvidirane štete prema procijenjenim iznosima nelikvidiranih šteta nastalih do 31. decembra tekuće godine.

U skladu sa aktima poslovne politike, utvrđivanje visine sredstava za prijavljene nelikvidirane štete prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja vrši se pojedinačnim popisom i utvrđivanjem visine svake nelikvidirane štete. Prilikom utvrđivanja iznosa rezervacije polazi se od principa da rezervisani iznos bude dovoljan za izmirenje obaveza po odštetnom zahtjevu u vrijeme kada se očekuje likvidacija i isplata štete. Za nastale prijavljene a nerješene štete u redovnom postupku za koje je utvrđen pravni osnov ali nisu pribavljeni potrebni dokumenti na osnovu kojih bi se mogao pouzdano obračunati iznos rezervacije, visina rezervacije se utvrđuje, za svaku štetu posebno, najmanje u visini prosječnog iznosa rešenih šteta u tekućoj godini za vrstu osiguranja kojoj ta šteta pripada.

Rezervisane nastale neprijavljene štete na dan 31. decembar tekuće godine obračunavaju se na osnovu podataka o riješenim i rezervisanim štetama.

Za nastale neprijavljene štete, rezervisanje se obračunava kao proizvod koeficijenta za obračun nastalih neprijavljenih šteta za svaku vrstu osiguranja i zbira riješenih šteta u samopridržaju u tekućoj godini i rezervisanih šteta u samopridržaju za nastale prijavljene a nerješene štete na dan obračuna. U skladu sa aktima poslovne politike, ovaj koeficijent se izračunava kao trogodišnji prosjek (uključujući i tekuću godinu) koeficijenta koji predstavlja količnik zbira iznosa šteta riješenih u toku godine i rezervisanih, nastalih prijavljenih, šteta na dan 31. decembra, koje su nastale u prethodnom periodu a prvi put prijavljene u godini za koju se utvrđuje ovaj koeficijent i zbira iznosa šteta rešenih u toku godine i rezervisanih, nastalih prijavljenih, šteta na dan 31. decembar u godini za koju se utvrđuje taj koeficijent.

Za obračun ukupno rezervisanih šteta po vrstama osiguranja, ukupni iznosi rezervisanih nastalih prijavljenih a nerješenih šteta i nastalih neprijavljenih šteta, koriguju se koeficijentom rezervacije troškova u vezi s rješavanjem i isplatom šteta.

Na dan 31. decembar 2008. godine, Društvo nema iskazana rezervisanja za nastale neprijavljene štete.

#### **3.11 Kapital**

Kapital Društva čini akcijski kapital i nepokriveni gubitak tekuće godine, kao odbitna stavka.

### *Garantne rezerve*

Radi obezbjeđenja trajnog izvršenja obaveza, društvo za osiguranje je prema odredbama Zakona o osiguranju, dužno da ima garantnu rezervu. Garantnu rezervu Društva čine: osnovni kapital, rezerve iz dobiti, dio neraspoređene dobiti iz ranijih godina (najviše do 50%), dio neraspoređene dobiti tekuće godine (najviše do 50%), pod uslovom da utvrđeni iznos ne prelazi prosječnu vrijednost neto dobiti ostvarene u posljednje tri godine i da ne prelazi 25% iznosa garantne rezerve i revalorizacione rezerve. Rezerve iz dobiti i revalorizacione rezerve ne mogu činiti više od 20% iznosa garantne rezerve. Garantna rezerva umanjuje se za gubitak iz ranijih godina i gubitak tekuće godine. Ukupan iznos garantne rezerve ne može biti manji od novčanog iznosa osnovnog kapitala utvrđenog Zakonom o osiguranju Republike Crne Gore.

### **3.12 Prenosne premije**

Prenosne premije su dio premije koji se koristi za pokriće obaveza iz osiguranja koje nastaju u narednom obračunskom periodu. Prenosne premije se obrazuju izdvajanjem iz ukupne premije osiguranja na kraju tekućeg obračunskog perioda, odvojeno za svaku vrstu osiguranja, srazmjerno vremenu trajanja osiguranja. Obračun prenosne premije vrši se prema vremenu trajanja osiguranja odnosno metodom pro-rata-temporis. Prenosne premije utvrđuje ovlašćeni aktuar.

### **3.13 Beneficije za zaposlene**

#### *Troškovi penzija i ostalih naknada nakon penzionisanja*

Društvo, u normalnom toku poslovanja, vrši plaćanja Crnoj Gori u ime svojih zaposlenih. Svi zaposleni Društva dio su penzionog plana Republike Crne Gore. Svi doprinosi koji su obavezni po penzionim planu Republike Crne Gore se vode kao trošak u periodu kada nastanu. U Društvu ne postoji nijedan drugi penzioni plan niti naknade zaposlenima nakon penzionisanja i stoga nema obaveze u tom smislu. Isto tako, Društvo nema obavezu da obezbjeđuje buduće naknade sadašnjim ni bivšim zaposlenima, već sve naprijed navedeno sprovodi u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju RCG ("Sl. list RCG", br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 81/04, 29/05, 14/07, 47/07, i "Sl. list Crne Gore", br. 112/07, 113/07 i 79/08).

#### *Troškovi socijalnog osiguranja*

Društvo snosi troškove zaposlenih koji se odnose na obezbjeđenje beneficija kao što su zdravstveno osiguranje, penzijsko osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i slično. Ovi iznosi se iskazuju u bilansu uspjeha u okviru troškova zarada.

#### *Otpremnine*

Saglasno Opštem kolektivnom ugovoru zaposlenima se isplaćuje otpremnina prilikom odlaska u penziju ili najkasnije u roku od 30 dana od dana odlaska u penziju. Otpremnina se isplaćuje i u slučajevima prestanka potrebe za radom zaposlenih, kada se posebnom odlukom nadležnog organa u Društvu utvrđuje Program ostvarivanja prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba (višak radnika). Kao poseban vid otpremnine postoji davanje u slučaju sporazumnog raskida radnog odnosa, kao način podsticanja smanjenja broja zaposlenih, uz njihovu saglasnost. U svim navedenim slučajevima isplatom otpremnine prestaju materijalne ili bilo kakve druge obaveze Društva prema zaposlenima koji su primili otpremninu.

Sadašnja vrijednost budućih obaveza po osnovu otpremnina po procijeni rukovodstva Društva nema materijalno značajan efekat na finansijske izvještaje posmatrane u cjelini i zbog toga u ovim finansijskim izvještajima nisu izvršena rezervisanja po osnovu navedenih beneficija zaposlenih.

### **3.14 Finansijski lizing**

Finansijski lizing je lizing kojim se suštinski prenose svi rizici i koristi povezani sa vlasništvom nad predmetom lizinga. Početno priznavanje se vrši po nižoj od slijedeće dvije vrijednosti: fer vrijednost predmeta lizinga ili sadašnja vrijednost minimalnih plaćanja za lizing. Ukupna plaćanja se dele na otplatu rate i kamatu. Kamata se priznaje kao rashod u periodu na koji se odnosi.

### **3.15 Pravična (fer) vrijednost**

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta.

Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

## **BILANS USPJEHA**

### **4. Zarađene premije osiguranja**

#### **4.1 Zarađene premije osiguranja se odnose na:**

U EUR	2008.
Prihodi od premije neživotnih osiguranja	385,854
Premija prenijeta u reosiguranje	(166,479)
Promjena na rezervisanjima prenosnih premija	(293,485)
Promjena na rezervisanjima prenosnih premija, udio reosiguravača	47,342
Ostali prihodi	5,628
<b>Ukupno</b>	<b>(21,140)</b>

4.2 Prihodi od premije neživotnih osiguranja su ostvareni po osnovu:

U EUR	2008.
Osiguranje nezgode	13,399
Osiguranje motornih vozila – autoodgovornost	202,637
Imovinska osiguranja - požar, provalna krađa, lom mašina i ostalo	101,640
Osiguranje motornih vozila – kasko	62,062
Osiguranje od opšte odgovornosti	6,116
<b>Ukupno</b>	<b>385,854</b>

4.3 Ostali prihodi u iznosu od EUR 5,628 se odnose na prihode od premije po osnovu osiguranja zelene karte.

#### 5. Izdaci za osigurane slučajeve

U EUR	2008.
Nezgoda	(3,129)
Autoodgovornost	(3,664)
Kasko	(1,809)
Imovina	(570)
Prihodi od učešća reosiguravača u naknadi šteta	904
<b>Ukupno</b>	<b>(8,268)</b>

#### 6. Ostali tehnički rashodi

Ostali tehnički rashodi se odnose na:

U EUR	2008.
Troškovi doprinosa Garantnom fondu	9,489
Troškovi doprinosa za preventivu	4,423
Ostalo	2,448
<b>Ukupno</b>	<b>16,360</b>



## 7. Operativni troškovi

Operativni troškovi imaju slijedeću strukturu:

U EUR	2008.
Neto zarade zaposlenih	146,887
Troškovi poreza i doprinosa na zarade	36,571
Troškovi poreza i doprinosa na teret poslodavca	19,644
Ostali lični rashodi	14,565
	<hr/>
	217,667
Troškovi reklame, propagande i sponzorstva	275,022
Troškovi zakupnine	72,155
Troškovi stručnog usavršavanja i edukacije	29,300
Troškovi materijala	26,644
Troškovi revizije	16,250
Troškovi članarina i provizija	13,774
Transportni troškovi	8,917
Troškovi reprezentacije	8,356
Troškovi neproizvodnih usluga	7,564
PTT troškovi	6,937
Amortizacija sredstava, neophodnih za poslovanje	5,538
Utrošena energija i gorivo	2,944
Troškovi održavanja sajмова	2,120
Ostali poslovni rashodi	7,512
	<hr/>
<b>Ukupno</b>	<b>700,700)</b>

## 8. Finansijski prihodi i rashodi

Finansijski prihodi i rashodi se odnose na:

U EUR	2008.
Finansijski prihodi	
Prihodi od kamate na oročene depozite	22,042
Prihodi od kamata na sredstva po viđenju	3,288
Prihodi od usklađivanja vrijednosti hartija od vrijednosti	139
	<hr/>
	25,469
Finansijski rashodi	
Rashod kamate po finansijskom lizingu	(807)
	<hr/>
<b>Ukupno</b>	<b>24,662</b>

## 9. Porez na dobitak

Porez na dobit je iskazan u skladu sa Poreskim bilansom Društva za 2008. godinu, kao što slijedi:

U EUR	2008.
Dobitak/(gubitak) poslovne godine	(725,773)
Usklađivanje prihoda i rashoda	
Troškovi koji se ne priznaju u poreskom bilansu	82,827
Amortizacija obračunata u finansijskim izvještajima	5,538
Amortizacija obračunata za poreske svrhe	(22,366)
<b>Dobitak/Gubitak</b>	<b>(659,774)</b>
Poreska osnovica	-
Obračunat porez po stopi od 9%	-
<b>Poreska obaveza na dan 31. decembar</b>	<b>-</b>

S obzirom da je Društvo u godini koja se završava na dan 31. decembar 2008. godine ostvarilo gubitak, kao i da postoji procjena uprave Društva da će Društvo u nekoliko narednih poslovnih godina takođe ostvarivati gubitak, u 2008. godini nije vršeno priznavanje odloženih poreskih sredstva.

## BILANS STANJA

### 10. Kancelarijska oprema, namještaj i ostala materijalna imovina

10.1 Oprema ima slijedeću strukturu:

U EUR	2008.
Kancelarijski nameštaj	17,884
Kompjuterska i ostala oprema	44,466
Automobil	40,645
<b>Stanje na dan 31. decembar</b>	<b>102,995</b>

10.2 Promjene na opremi, namještaju i ostaloj materijalnoj imovini su kao što sledi:

U EUR	Kancelarijski nameštaj i	Kompjuterska ostala oprema	Automobil	Ukupno
<b>Nabavna vrijednost</b>				
Stanje 1. januara 2008.	-	-	-	-
Nabavka	18,875	47,795	41,863	108,533
Stanje 31. decembra 2008.	18,875	47,795	41,863	108,533
<b>Ispravka vrijednosti</b>				
Stanje 1. januara 2008.	-	-	-	-
Amortizacija	(991)	(3,329)	(1,218)	(5,538)
Stanje 31. decembra 2008.	(991)	(3,329)	(1,218)	(5,538)
<b>Sadašnja vrijednost na dan 31. decembra 2008. godine</b>	<b>17,884</b>	<b>44,465</b>	<b>40,645</b>	<b>102,995</b>

#### 11. Učešća u kapitalu

Učestvujući interesi se odnose na učešće u kapitalu Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore d.o.o. u iznosu od EUR 50,000.

#### 12. Finansijski plasmani

Finansijski plasmani obuhvataju:

U EUR	2008.
Obveznice po osnovu obeštećenja korisnika PIO	28,320
Odstupanje od nominalne vrijednosti	(3,820)
	<u>24,500</u>
Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica	400,000
NLB Montenegrobanka a.d. Podgorica	200,000
Udruženje osiguravača Srbije	500,000
	<u>1,100,000</u>
<b>Stanje na dan 31. decembar</b>	<b><u>1,124,500</u></b>

Društvo u vlasništvu na dan 31. decembra 2008. godine ima 28,320 državne obveznice po osnovu obeštećenja korisnika PIO sa oznakom P09P nominalne vrednosti od EUR 1 po obveznici.

Depoziti su oročeni na period od 1 mesec do pola godine uz kamatnu stopu od 5.25% do 6%. U skladu sa ugovorima o oročenju depozita, kamata na depozite se obračunava i naplaćuje po isteku roka oročenja.

**13. Potraživanja za premiju osiguranja i ostala potraživanja**

Potraživanja za premiju osiguranja i ostala potraživanja imaju slijedeću strukturu:

U EUR	2008.
Potraživanja po osnovu premije osiguranja	32,620
Potraživanja od Uniqa životno osiguranje a.d. Podgorica	1,740
Dati avansi	1,000
Potraživanja od zaposlenih	316
<b>Stanje na dan 31. decembar</b>	<b>35,676</b>

**14. Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju račune kod sledećih banaka:

U EUR	2008.
Hypo Alpe Adria banka	1,192,167
Atlas mont banka	10,135
Crnogorska komercijalna banka	196,299
NLB Montenegro banka	2,465
<b>Stanje na dan 31. decembar</b>	<b>1,401,066</b>

**15. Aktivna vremenska razgraničenja**

Aktivna vremenska razgraničenja imaju slijedeću strukturu:

U EUR	2008.
Unaprijed plaćeni troškovi pribave	251,904
Potraživanja iz poslova reosiguranja	47,342
Rezervisane štete koje padaju na teret reosiguravača	800
Unaprijed plaćeni troškovi	3,750
Ostala AVR	23,535
<b>Stanje na dan 31. decembar</b>	<b>327,331</b>

## 16. Kapital

### 16.1 Kapital Društva na dan 31. decembar 2008. godine čini:

U EUR	2008.
Akcijski kapital	3,050,000
Nepokriveni gubitak	(725,773)
<b>Stanje na dan 31. decembar</b>	<b>2,324,227</b>

Tokom 2008. godine, Društvo je imalo osnivačku emisiju akcija u iznosu od EUR 2,250,000 a kasnije i dokapitalizaciju za EUR 800,000 emisije akcija:

- U skladu sa Osnivačkim ugovorom između UNIQA International Beteiligungs GMBH i UNIQA Versicherungs-Holding GMBH, osnivačkom emisijom akcija (serija A) emitovano je 22,500 akcija ukupne vrijednosti EUR 2,250,000. Za upis i uplatu 22,275 akcija osnivačke emisije su se obavezali UNIQA International Beteiligungs GMBH. UNIQA Versicherungs-Holding GMBH se obavezao na upis i uplatu 224 akcije osnivačke emisije, a jedna akcija je javno ponuđena. Osnivači su 08. januara 2008. godine, uplatom na žiro račun Društva iskoristili svoje pravo i UNIQA International Beteiligungs GMBH je upisao i uplatio 22,275 akcija a UNIQA Versicherungs-Holding GMBH je upisao i uplatio 225 akcija.

Komisija za hartije od vrijednosti je 31. januara 2008. godine donijela rješenje br. 02/1-1/4-08 o utvrđivanju uspješnosti osnivačke emisije akcija Društva ukupne vrijednosti EUR 2,250,000, odnosno 22,500 akcija serije A, pojedinačne nominalne vrijednosti EUR 100.

- Skupština Društva je 6. juna 2008. godine donijela Odluku o emisiji zatvorenom ponudom upućenom ka unaprijed određenom broju lica i ukidanju prava preče kupovine postojećih akcionara. Na osnovu ove odluke emitovano je 8,000 akcija, serije B, ukupne vrijednosti EUR 800,000. Za upis i uplatu akcija u ukupnom obimu ove emisije obavezalo se društvo Uniqa International Beteiligungs Verwaltungs GmbH, Austrija. Uniqa International Beteiligungs Verwaltungs GmbH, Austrija je 25. juna 2008. godine uplatom na žiro račun Društva iznos od EUR 800,000 iskoristio pravo preče kupovine.

Komisija za hartije od vrijednosti je 27. juna 2008. godine donijela rješenje br. 02/12e-29/4-08 o utvrđivanju uspješnosti emisije akcija emitovanih unaprijed određenom licu koje se obavezalo da kupi cijelu emisiju ukupne vrijednosti EUR 800,000, odnosno 8,000 akcija serije B, pojedinačne nominalne vrijednosti EUR 100, što čini 100% odobrenog obima te emisije akcija.

- 16.2 Struktura akcijskog kapitala sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine je prikazana u narednoj tabeli:

U EUR	31. decembar 2008.	
	Vrednost	% učešća
UNIQA International Beteiligungs GMBH, Austrija	3,027,500	99.26
UNIQA Versicherungs-Holding GMBH, Austrija	22,500	0.74
<b>Ukupno</b>	<b>3,050,000</b>	<b>100.00</b>

Na dan 31. decembar 2008. godine, akcijski kapital Društva obuhvata 30,500 običnih akcija nominalne vrednosti od EUR 100.00 po akciji.

U skladu Ugovorom o osnivanju, imaoći običnih akcija odgovaraju za obaveze i snose rizik poslovanja Društva do visine svog učešća u akcijskom kapitalu. Akcije Društva glase na ime, a mogu se prenositi u skladu sa propisima Republike Crne Gore. Vlasnici običnih akcija imaju pravo na upravljanje Društvom, dividendu, preču kupovinu osnivačkih akcija i akcija naredne emisije, kao i na deo likvidacione mase.

- 16.3 Struktura izračunate garantne rezerve je slijedeća:

U EUR	2008.
Akcijski kapital	3,050,000
Gubitak tekuće godine	(725,773)
<b>Stanje na dan 31. decembar</b>	<b>2,324,227</b>

Garantna rezerva Društva na dan 31. decembar 2008. godine, saglasno članu 92. Zakona o osiguranju, ne može biti manja od novčanog dijela osnovnog kapitala, odnosno EUR 2,250,000. Garantna rezerva Društva na dan 31. decembar 2008. godine iznosi EUR 2,324,227, te je Društvo na dan 31. decembar 2008. godine ispunilo zakonski propis u pogledu visine garantne rezerve.

U skladu sa članom 21, Zakona o osiguranju, minimalni iznos osnovnog kapitala za osnivanje društva za osiguranje koje se bavi svim vrstama neživotnih osiguranja iznosi EUR 2,250,000.

## 17. Dugoročna rezervisanja

Dugoročna rezervisanja za neživotno osiguranje imaju slijedeću strukturu:

U EUR	2008.
Prenesene premije	293,485
Rezervisanja za štete	2,050
<b>Stanje na dan 31. decembar</b>	<b>295,535</b>

## 18. Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze obuhvataja:

U EUR	2008.
Obeveze po osnovu finansijskog lizinga (Napomena 19)	31,615
Tekuća dospeća	(11,510)
<b>Stanje na dan 31. decembar</b>	<b>20,105</b>

Društvo je potpisalo ugovor o finansijskom lizingu sa Hypo Alpe Adria Leasing d.o.o. Podgorica o finansiranju automobila marke Audi na period od 3 godine i sa mesečnom ratom od EUR 959.15.

## 19. Kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze imaju slijedeću strukturu:

U EUR	2008.
Obaveza iz internih odnosa	249,216
Obeveze po osnovu finansijskog lizinga – tekuća dospeća (Napomena 18)	11,510
Obaveze za premiju reosiguranja	90,355
Dobavljači u zemlji	22,338
Dobavljači iz inostranstva	7,016
Doprinos za preventivu	4,423
Ostale obaveze	6,843
<b>Stanje na dan 31. decembar</b>	<b>391,701</b>

Obaveze iz internih odnosa u iznosu od EUR 249,216 se odnose na obavezu prema Uniqa životno osiguranje a.d., Podgorica, a po osnovu troškova koje je Uniqa životno osiguranje a.d. Podgorica isplatilo u ime Društva. Međusobni odnosi Društva i Uniqa životnog osiguranja a.d. Podgorica su regulisani protokolom o obavezama od 5. novembra 2008. godine i ugovorom o pružanju menadžment usluga od 10. septembra 2008. godine.

## 20. Pasivna vremenska razgraničenja

Pasivna vremenska razgraničenja od EUR 10,000 se u celosti odnose na ukalkulisavanja po osnovu troškova revizije za 2008. godinu.

## 21. Povezana pravna lica

21.1 Pri sastavljanju ovih finansijskih izvještaja, pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno lice ima mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši značajan uticaj na finansijske i operativne odluke drugog lica. Prilikom razmatranja svih mogućih vrsta odnosa između povezanih pravnih lica, pažnja se usmjerava na suštinu odnosa, a ne samo na pravnu formu.

- 21.2 Stanje potraživanja i obaveza Društva prema povezanim pravnim licima na dan 31. decembra 2008. godine je kao što slijedi:

U EUR	2008.
<b>BILANS STANJA</b>	
Aktiva	
Potraživanja od Uniqa životno osiguranje a.d. Podgorica	1,740
Pasiva	
Obaveza prema Uniqa životno osiguranje a.d. Podgorica	249,216
<b>BILANS USPJEHA</b>	
Rashodi	249,216

## **22. Izvještaj aktuara**

Ovlašćeni aktuar je izvršio pregled finansijskih izvještaja za 2008. godinu. U skladu sa Mišljenjem ovlašćenog aktuara, aktuarske pozicije i druge veličine iz sadržaja mišljenja su u skladu Zakonom o osiguranju i sa propisima donijetim na osnovu tog Zakona, kao i u skladu sa poslovnim aktima Društva i sa pravilima aktuarske struke i struke osiguranja. Društvo je imalo izuzetno visoke troškove sprovođenja osiguranja i neophodno je da Društvo prati ove troškove i da ih usklađuje sa iznosom ostvarenog režijskog dodatka. U skladu sa navedenim, ovlašćeni aktuar je izrazio mišljenje sa rezervom na godišnji obračun i godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2008. godinu.

## **23. Događaji nakon datuma bilansa stanja**

Skupština akcionara Društva je na sjednici od 03. marta 2009. godine donijela odluku o III emisiji akcija u iznosu od EUR 850,000. Uplata osnivača UNIQA International Beteiligungs Verwaltungs GmbH u iznosu od EUR 850,000 je realizovana 26. marta 2009. godine. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore je 01. aprila 2009. godine na 109 sednici, pod brojem 02/12e-7/4-09 donijela Rješenje o utvrđivanju uspjehnosti emisije akcija emitovane unaprijed određenom licu koje se obavezalo da kupi cijelu emisiju



**”UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE” a.d.  
PODGORICA**

**MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA NA  
GODIŠNJI OBRAČUN I GODIŠNJI IZVEŠTAJ  
O POSLOVANJU U 2008. GODINI**

**Podgorica, april 2009.god.**

Saglasno stavu 1 tački 1, alineja 4 člana 154 Zakona o osiguranju ("Sl. list RCG" broj 78/06 I 19/07) (u daljem tekstu "Zakon"), člana 17. Pravilnika o sadržaju mišljenja ovlaštenog aktuara ( Sl. list RCG, br. 70/08) i Uredbe o osiguranju imovine i lica Republike Crne Gore (Sl. RCG broj 42/2000.g.), u svojstvu ovlaštenog aktuara dajem Mišljenje na godišnji obračun i godišnji izveštaj o poslovanju akcionarskog društva za osiguranje "UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE"- Podgorica, za 2008. godinu koje se sastoji iz sledećeg

## **1. OPŠTI DEO**

### **1.1. Naziv i sedište organizacije za osiguranje**

Naziv: Akcionarsko društvo za osiguranje "UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE" Sedište: Podgorica, Hercegovska 12.

### **1.2. Oblik organizovanja**

Društvo je organizovano kao akcionarsko društvo u privatnoj svojini, koje pored direkcije u Podgorici ima registrovane i četiri poslovnih jedinica i to u:

- Baru,
- Herceg Novom,
- Bijelom Polju i
- Pljevljima.

### **1.3. Broj rešenja Agencije za nadzor osiguranja RCG o izdavanju dozvole za rad**

Rešenjem o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja akcionarskom društvu za osiguranje "UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE" AD iz Podgorice Agencije za nadzor osiguranja RCG broj 09-5/08 od 24.04.2008. godine akcionarsko društvo za osiguranje je dobilo dozvolu za rad.

### **1.4. Broj rešenja registarskog suda**

Društvo je upisano u centralni registar Privrednog suda u Podgorici rešenjem broj 4-0008733/001 od 28.05.2008. godine.

### **1.5. Matični broj**

Matični broj Društva je : 02717557

## **1.6. Šifra delatnosti**

Šifra delatnosti Društva je : 66030 – Ostala osiguranje.

## **1.7. Vrsta poslova osiguranja za koje je organizacija za osiguranje dobila dozvolu za rad, odnosno za koje je registrovana**

Društvo je dobilo dozvolu za bavljenje poslovima svih vrsta neživotnih osiguranja ( saglasno članu 21 Zakona o osiguranju).

## **1.8. Odgovorno lice za zakonitost rada organizacije za osiguranje**

U periodu od osnivanja 28.05. pa do 31.07.2008.godine, izvršni direktor društva je bila Aleksandra Beljić. Od 01.08.2008.godine pa do kraja poslovne godine odgovorno lice za zakonitost rada "UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJA" a.d. Podgorica je izvršni direktor Nela Belević.

Članovi odbora direktora:

1. Kindl Wolfgang – član odbora,
2. Olivera Bohm – predsednik odbora,
3. Zoran Višnjić – član odbora,

## **1.9. Dokumenta i podaci na osnovu kojih se daje mišljenje**

- Rešenje Agencije za nadzor osiguranja RCG.
- Rešenja centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.
- Akta poslovne politike utvrđena članom 39. stav 2. tačka 1 i 3-12. Zakona o osiguranju ("Sl. List RCG" broj 78/06 i 19/07)
- Uslovi osiguranja, i Tarife osiguranja za poslove kojima se Društvo bavilo u 2008. godini,
- Polise osiguranja,
- Knjigovodstveni podaci,
- Bilans stanja i Bilans uspeha,
- Ostali podaci.

## **1.10. Događaji nakon bilansiranja**

Skupština akcionara društva je 03.03.2009. godine donela Odluku o III emisiji akcija zatvorenom ponudom upućenoj ka unapred određenom broju lica i ukidanje prava preče kupovine postojećih akcionara. Članom 4 navedene Odluke utvrđeno je da se na kupovinu III emisije akcija u iznosu od 850.000 Eura obavezalo sledeće lice:

UNIQA International Beteiligungs Verwaltungs GmbH, privredno društvo sa sedištem u Austriji, jedno od dva osnivača Društva.

Komisija za hartije od vrednosti Republike Crne Gore je 01.04.2009. godine na 109 sednici, pod brojem 02/12e-7/4-09 donela Rješenje o utvrđivanju uspjehnosti emisije akcija emitovane unaprijed određenom licu koje se obavezalo da kupi cijelu emisiju.

Uplata cele III emisije akcija u ukupnom iznosu od 850.000 Eura je od strane UNIQA International Beteiligungs Verwaltungs GmbH realizovana 26.03.2009. godine.

## **2. POSEBAN DEO** **(Mišljenje na akta poslovne politike)**

### **2.1. Uslovi osiguranja i Tarife osiguranja**

A.D. "UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE" – Podgorica je u posmatranoj poslovnoj godini primenjivalo svoje usvojene Uslove osiguranja i Tarife premija.

### **2.2. Odluka o kriterijumima, načinu utvrđivanja i tabeli maksimalnog samopridržaja i ukupnom iznosu samopridržaja**

Odluka o tabeli maksimalnog samopridržaja doneta je na sednici odbora direktora od 18.06.2008.g. i primenjivala se u 2008.g.

<b>ŠIFRA</b>	<b>VRSTA OSIGURANJA</b>	<b>SAMOPRI. U EURIMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>05</b>	<b>OSIGURANJE OD POSLEDICA NEZGODE</b>	
05.01	Osig.lica od posl.nesr.slučaja pri obavlj.redovnog zanimanja	50.000,00
05.02	Osig.lica od posledica nes.sl.u mot.vozilima i pri obav.posebnih djelat.	50.000,00
05.03	Osiguranje učenika i studenata od posledica nezgode	50.000,00
05.04	Posebna osiguranja omladine od posledica nezgode	50.000,00
05.05	Osiguranje gostiju,pos.priredbi,izletnika i turista od posledica nezgode	50.000,00
05.06	Osiguranje potrošača, pretplatnika i sl. od posledica nezgode	50.000,00
05.07	Druga posebna osiguranja od posledica nesrećnog slučaja	50.000,00
05.08	Obavezno osig.putnika u javnom prevozu od posledica nesre. slučaja	50.000,00
<b>06</b>	<b>DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>	
06.02	Dodatno zdrav.osiguranje lica kojima se obezbjeđuje veći obim prava i viši standardi usluga od onog koje pokriva obavezno zdravstveno osig.	50.000,00
06.03	Dobr.zdravstv.osiguranje za vrijeme puta u inostranstvo	50.000,00
06.99	Sva druga dobrovoljna zdravstvena osiguranja	50.000,00
<b>07</b>	<b>OSIGURANJE MOTORNH VOZILA</b>	
07.01	Kasko osiguranje motornih vozila na sopstveni pogon - po vozilu	60.000,00
07.02	Kasko osiguranje motornih vozila bez sopstvenog pogona - po vozilu	20.000,00

<b>11</b>	<b>OSIGURANJE ROBE U PREVOZU</b>	
11.01	Osiguranje robe u međunarodnom transportu	30.000,00
11.02	Osiguranje robe u domaćem transportu	30.000,00
11.03	Osiguranje robe za vrijeme uskladištenja	30.000,00
07.99	Sva druga osiguranja robe u prevozu	30.000,00
<b>12</b>	<b>OSIGURANJE IMOVINE OD POŽARA I DRUGIH OPASNOSTI</b>	
12.01	Osiguranje od požara i drugih opasnosti izvan industrije i zanatstva	50.000,00
12.02	Osiguranje od požara i drugih opasnosti u industriji i zanatstvu	100.000,00
<b>13</b>	<b>OSTALA OSIGURANJA IMOVINE</b>	
13.01	Osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva	40.000,00
13.02	Osiguranje stakla od loma	25.000,00
13.03	Kombinovano osiguranje stvari domaćinstva	40.000,00
13.04	Osiguranje mašina od loma	30.000,00
13.06	Osiguranje objekata u izgradnji	100.000,00
13.07	Osiguranje objekata u montaži	100.000,00
13.11	Kombinovano osiguranje računara	80.000,00
13.13	Kombinovano osiguranje pokretne tehnike	35.000,00
13.99	Sva ostala osiguranja	40.000,00
<b>10</b>	<b>OSIGU. OD ODGOVOR.ZBOG UPOTREBE VOZILA ( AO)</b>	
10.01	Autoodgovornost	100.000,00
10.99	Međunarodna karta osiguranja	100.000,00
<b>13</b>	<b>OSIGURANJE OD OPŠTE ODGOVORNOSTI</b>	
13.01	Osiguranje od opšte odgovornosti	100.000,00
<b>14</b>	<b>OSIGURANJE KREDITA</b>	
14.01	Osiguranje novčanih potraživanja osiguranika od pravnih i dr. lica	80.000,00
14.02	Osiguranje potraživanja osiguranika u vezi sa odobrenim potrošačkim kreditima	10.000,00
14.03	Osiguranje potraživanja osiguranika u vezi sa odobrenim stambenim kreditima	80.000,00
14.99	Sva druga osiguranja kredita	50.000,00
<b>16</b>	<b>OSIGURANJE FINANSIJSKIH GUBITAKA</b>	
1601	Osiguranje od opasnosti prekida rada usled opasnosti od požara	50.000,00

Iznos samoprdržaja utvrđen je u skladu sa pravilima aktuarske struke i struke osiguranja.

Sve rizike do visine samoprdržaja Društvo zadržava u svom samoprdržaju, a viškove preuzetih rizika plasira u reosiguranje.

### 2.3. Pravilnik o uslovima i načinu deponovanja i ulaganja sredstava društva

Društvo je ostvarilo sljedeće tehničke rezerve:

Red. broj	Naziv	( u Eurima)
1.	2.	3.
1.	Prenosna premija	293.484,77
2.	Rezervisane štete	2.050,00
3.	Rezerve za izravnjanje rizika	0,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>295.534,77</b>

Obračunata prenosna premija po vrstama osiguranja je data u tabeli pod tačkom 2.5.

Sredstva tehničke rezerve se nalaze u sledećim sredstvima:

( u Eurima)

Red. broj	Naziv	Iznos
1.	2.	3.
1.	Gotovina na računima i blagajni	295.534,77
	<b>Ukupno:</b>	<b>295.534,77</b>

Ukupna sredstva na računima i blagajni na dan 31.12.2008. iznose 1.401.066,32 Eura

Utvrđena garantna rezerva društva iznosi 2.324.226,99 Eura, i utvrđena je u skladu sa članom 92 Zakona.

( u Eurima)

Red. broj	Naziv	Iznos
1.	2.	3.
1.	Akcijski kapital	3.050.000,00
2.	Privremeni gubitaka perioda	(725.773,01)
	<b>Ukupno (1-2):</b>	<b>2.324.226,99</b>

Saglasno članu 93 Zakona, društvo je obavezno da jednu trećinu sredstava garantne rezerve plasira u oblike ulaganja i deponovanja utvrđenih u članu 90 Zakona.

Plasman Garantne rezerve je izvršen na sledeći način:

( u Eurima)

Red. broj	Naziv	Iznos
1.	2.	3.
1.	Dugoročni plasmani	500.000,00
2.	Depoziti kod banaka u zemlji	600.000,00
3.	Ulaganja u hartija od vrijednosti - obveznice	24.500,02
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.124.500,02</b>

Kod CKB a.d. Podgorica je uloženo 400.000 Eura, kod NLB ad Podgorica 200.000 Eura, kao garantni depozit za Udruženje osiguravača Srbije ( AIK



banka Beograd) 500.000,00 Eura, te u obveznice korisnika PIO čija je tržišna vrijednost na 31.12.2008. iznosila 24.500,02 Eura, što čini ukupna ulaganja od 1.124.500,02 Eura koji se odnose na deponovanje iz Garantne rezerve.

## 2.4. Pravilnik o maksimalnim stopama režijskog dodatka

1. Ostvarena premija kod neživotnih osiguranja kojima se društvo bavilo u 2008. godini:

Red. br.	Šifra	O P I S	Bruto premija	Tehnička premija	Sredstva preventive	Režijski dodatak
1.	5	Nezgodna	13.398,97	9.221,00	133,99	4.043,98
2.	7	Osiguranje motornih vozila	62.062,14	39.099,15	620,62	22.342,37
3.	12	Požar	6.190,32	4.209,42	123,81	1.857,10
4.	13	Imovina	94.391,86	63.708,00	1.887,82	28.796,04
5.	14	Autoodgovornost	202.637,48	154.693,45	1.540,04	46.403,98
6.	17	Opšta odgovornost	6.115,57	4.158,59	122,31	1.834,67
7.	20	Šomaž	1.057,98	719,43	21,16	317,39
8.		Ukupno:	385.854,32	275.809,04	4.449,75	105.595,53

Ostvareni režijski dodatak pokriva 14,99% troškova koji se iz njega finansiraju (105.595,53:704.224,72).

Skreće se pažnja društvu da su troškovi sprovođenja osiguranja izuzetno visoki i da je neophodno da u toku tekuće godine društvo prati ove troškove i da ih usklađuje sa iznosom ostvarenog režijskog dodatka.

## 2.5. Pravilnik o formiranju i načinu obračunavanja i visini prenosnih premija

Prenosne premije su obračunate i iskazane u skladu sa Pravilnikom o formiranju i načinu obračunavanja i visini prenosnih premija koji je usvojen od strane Odbora direktora 18.06.2008. godine. Pregled prenosne premije je dat u narednoj tabeli.

Red. br.	Šifra	O P I S	Bruto premija	Prenosna premija	Zaradena premija
1.	5	Nezgodna	13.398,97	10.371,92	3.027,05
2.	7	Osiguranje motornih vozila	62.062,14	50.580,97	11.481,17
3.	12	Požar	6.190,32	4.738,75	1.451,57
4.	13	Imovina	94.391,86	46.157,27	48.234,59
5.	14	Autoodgovornost	202.637,48	178.998,70	23.638,78
6.	17	Opšta odgovornost	6.115,57	2.637,17	3.478,40
7.	20	Šomaž	1.057,98	0,00	1.057,98
8.		Ukupno:	385.854,32	293.484,78	92.369,54

Prenosne premije su izračunate metodom "pro rata temporis". Obračun je izvršen na računaru, a na osnovu podataka o fakturisanim premijama i pripadajućim skadencama po pojedinim polisama za svaku vrstu osiguranja kojima se društvo bavilo u toku 2008. godine.

#### **2.6. Pravilnik o formiranju i načinu obračuna matematičke rezerve osiguranja života**

Društvo se ne bavi poslovima životnog osiguranja, te tako nema obračunatu matematičku rezervu osiguranja života.

#### **2.7. Pravilnik o formiranju i korišćenju rezervi za učešće u dobiti.**

Društvo se ne bavi poslovima životnog osiguranja, te tako nema obračunate rezerve za učešće u dobiti.

#### **2.8. Pravilnik o načinu utvrđivanja dela tehničke premije za isplatu nastalih neisplaćenih obaveza /rezervisane štete/**

Društvo je u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja dela tehničke premije za isplatu nastalih neisplaćenih obaveza (rezervisane štete) izvršilo rezervisanje nastalih prijavljenih a neisplaćenih šteta. Ukupno su rezervisane 4 štete u ukupnom iznosu od 2.050,00 Eura. Rezervacija je izvršena na osnovu podataka iz podnetih zahteva za naknadom štete i sačinjenih zapisnika o proceni šteta.

Pregled rezervisanih šteta po vrstama osiguranja dat je u narednoj tabeli:

Red. broj	Vrsta osiguranja	Oznaka i broj štete	Iznos
1.	Autoodgovornost	AO-MAT-03/08	450,00
2.	- II -	ZK-01/08	500,00
	Svega AO		950,00
3.	Auto kasko	AK-03/08	295,00
4.	- II -	AK-04/08	805,00
	Svega AK		1.100,00
	Ukupno		2.050,00

#### **2.9. Pravilnik o formiranju i korišćenju rezervi za izravnanje rizika**

Društvo radi tek nekoliko meseci, te tako nema neophodne podatke potrebne za obračun rezervi za izravnanje rizika, pa ih nije ni izračunavalo.



## 2.10. Pravilnik o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja

Društvo je u posmatranom periodu sklopilo pet ugovora o reosiguranju:

- Ugovor o reosiguranju sklopljen sa Munich Re, kojim se reosigurava obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih i priključnih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, sa rokom važenja od 01.07.do 31.12.2008.godine. U pitanju je neproporcionalni ugovor sa pojedinačnim limitom od 300.000 Eura, (iznad 50.000 Eura koje plaća osiguravač) i ukupnim (agregatnim) limitom od 600.000 Eura Minimalna depozitna premija od 71.300 Eura.
- Ugovor o reosiguranju auto kaska koji je potpisan sa A.G.Gen Re, koji pokriva period od 01.07.2008.do 31.12.2009. godine , sa mogućnošću raskida na dan 31.12.2008. godine u slučaju da neka od ugovornih strana to zatraži. Ugovor je kvotni, sa limitom pokrića od 100.000 Eura po vozilu, pri čemu društvo plaća štete do 50.000 Eura, a preko tog iznosa plaća reosiguravač. Ugovorena je provizija od 20%, kao i profitna provizija od 25%.
- Ugovor o reosiguranju imovinskih rizika, koji je sklopljen sa Dunav Re iz Beograda i pokriva period od 20.6. do 31.12.2008.godine. Ovim Ugovorom su predviđeni sljedeći limiti:
  - a) za sve rizike gradnje limit je 5.000.000 Eura ili 20% od ukupno osigurane sume za takve rizike,
  - b) imovinske grane prvi ekscedent (požar i druge opasnosti, provalna krađa i razbojništvo, opasnost od prekida rada usljed požara i osiguranje filmskih preduzeća) kod kojij je procijenjena MMŠ do 13.900.000 Eura.
  - c) tehničke grane prvi ekscedent (lom mašina, građevinarstvo, montaža, kombinovano osiguranje računara i zaliha u hladnjačama) čija je procijenjena MMŠ do 9.900.000 Eura.
  - d) Elektoprivreda, imovinske i tehničke grane čija je MMŠ do 36.300.000 Eura.
- Fakultativni ugovor o reosiguranju objekata u izgradnji (osiguranje izgradnje regionalnih vodovoda – Strabag Crna Gora) koji je potpisan sa Munich Re sa rokom važenja od 02.06.2008. do 02.06.2009. godine, uz mogućnost probijanja roka izgradnje od 4 mjeseca i produženim

rokom od 12 mjeseci za produženi period održavanja. Ugovorom su utvrđeni limiti i podlimiti po sekcijama. Totalna suma osiguranja je 17.112.284,00 Eura. Premija reosiguranja iznosi 57.784,05 Eura, a procentualno ovim ugovorom se vrši pokrivanje 93,54 % od ukupnog ugovora o osiguranju.

- Fakultativni ugovor o reosiguranju objekata u izgradnji (osiguranje izgradnje regionalnog vodovoda – Strabag Crna Gora) koji je potpisan sa USV (Uniqa Re – Beč), kojim se pokriva još 5,88% rizika iz osnovnog ugovora u osiguranju. Društvo je po predmetnom ugovoru o osiguranju u samoprdržaju zadržalo samo 0,58%.

### **2.11. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja regresa**

Društvo nema obračunatih regresnih zahteva u posmatranom periodu.

## **3. NAPOMENE**

### **3.1. Podaci o štetama**

Društvo je otpočelo sa radom u toku 2008. godine, tako da su sve štete koje su prijavljene i nastale u istoj godini.

- ukupno je prijavljeno 18 šteta, od čega je likvidirano 14 šteta ( jedna je odbijena kao neosnovana, a 13 šteta je pozitivno rešeno) u ukupnom iznosu od 9.172,76 evra.
- Sve štete su rešene u redovnom postupku, jer društvo nema sudskih šteta,
- Društvo nema rentnih šteta,
- Društvo je ažurno u likvidiranju prijavljenih šteta. Prosečno od dana prijave do dana likvidacije protekne 14,64 dana, dok od dana prijave do dana isplate prođe 19,43 dana,
- Društvo je imalo samo jednu štetu koju je likvidiralo u 2008. godini a isplatilo je 14.01.2009. godine. Iznos štete je zanemarljiv ( 10,00 eura), te je postignuta ažurnost u isplati šteta vrlo visoka i iznosi 99,89%.

Pregled prijavljenih i likvidiranih šteta po vrstama osiguranja je dat u narednoj tabeli:

Red. br.	Šifra	O P I S	Broj prijavlj. šteta	Broj rešenih šteta	Iznos rešenih šteta	Ažurnost u rešavanju šteta u danima		
						Prijava-likvidacija	Prijava-isplata	likvidacija-isplata
1.	5	Nezgoda	6	6	3.129,00	14,33	21,17	6,84
2.	7	Osiguranje motornih vozila	4	2	1.808,87	36,50	38,50	2,00
3.	12	Požar						
4.	13	Imovina	1	1	570,18	11,00	15,00	4,00
5.	14	Autoodgovornost	7	5	3.664,71	7,00	10,60	3,60
6.	17	Opšta odgovornost						
7.	20	Šomaž						
8.		Ukupno:	18	14	9.172,76	14,64	19,43	4,79

### 3.2. Ocena likvidnosti društva na dan bilansiranja

Likvidnost Društva je zadovoljavajuća, jer je odnos obrtnih sredstava i ukupnih obaveza povoljan i iznosi 5,58 (2.339.430,88 : 419.434,18 ), a Žiro računi Društva u posmatranom periodu nisu bili ni jednom u blokadi.

### 3.3. Ocena Margine solventnosti društva

Obračunata margina solventnosti društva metodom premije iznosi 48.213,40 Eura, dok je po metodi šteta taj iznos 2.682,73 eura, te se saglasno tački 4.3. Uputstva o načinu utvrđivanja visine margine solventnosti Ministarstva finansija (Službeni list RCG broj 24/07), za marginu solventnosti uzima iznos osnovnog kapitala iz člana 21 Zakona, koji na dan bilansiranja iznosi 2.250.000,00 Eura.

Obračun margine solventnosti je sledeći:

Po metodi premija:

-fakturisane bruto premije	385.454,32
-premija reosiguranja	117.608,72
-Premija u samoprdržaju	267.845,60

$$267.845,60/385.454,32 = 0,6949$$

$$385.454,32 \times 0,18 \times 0,6949 = 48.213,40 \text{ Eura}$$

Po metodu šteta:

-ukupno plaćene štete	9.172,76
-----------------------	----------

-rezervisane štete	2.050,00
-učesće reosiguravača u štetama	904,44
-štete u samopridržaju	10.318,32
10.318,32/11.222,76 = 0,9194	

$$11.222,76 \times 0,26 \times 0,9194 = 2.682,73 \text{ Eura}$$

### **3.4. Utvrđivanje da li je doprinos za preventivu obračunat u skladu sa Pravilnikom o preventivi i da li se sredstva doprinosa za preventivu i fonda preventive koriste u skladu sa navedenim propisima**

Društvo je saglasno Pravilniku o preventivi izvršilo obračun sredstava preventive i u skladu sa strukturom bruto premije koja je data u Pravilniku o maksimalnim stopama režijskog dodatka utvrdilo iznos sredstava za preventivu od 4.422,58 eura. Obračun ovih sredstava po vrstama osiguranja dat je pod tačkom 2.4 ovog Mišljenja.

Društvo u posmatranom periodu nije koristilo sredstva preventive.

### **3.5. Utvrđivanje tačnosti i ispravnosti obračuna za garantni fond u toku poslovne godine shodno odluci Upravnog odbora UOOSCG**

Društvo je saglasno Odluci Upravnog odbora UOOSCG ispravno utvrdilo svoju obavezu izdvajanja sredstava u Garantni fond u ukupnom iznosu od 9.489 Eura.

### **3.6. Utvrđivanje i iskazivanje merodavnog tehničkog rezultata**

Društvo je imalo 14 likvidiranih zahteva i 4 rezervisanih šteta u ukupnom iznosu od 11.222,76 eura.

Otvareni merodavan tehnički rezultat u 2008 godini (bez uticaja reosiguranja) iznosi 0,18 i po vrstama osiguranja izračunat je na sledeći način:

Red.br.	Šifra	O P I S	Mer.teh. premija	Merodavne štete	MTR u Evrima	MTR
1.	5	Nezgoda	2.083,18	3.129,00	-1.045,82	1,50
2.	7	Osig. mot. vozila	7.233,14	2.908,87	4.324,27	0,40
3.	12	Požar	987,07	0,00	987,07	0,00
4.	13	Imovina	32.555,03	570,18	31.984,85	0,02
5.	14	Autoodgovornost	18.045,84	4.614,71	13.431,13	0,26
6.	17	Opšta odgovornost	2.365,31	0,00	2.365,31	0,00
7.	20	Šomaž	719,43	0,00	719,43	0,00
8.		Ukupno:	63.988,99	11.222,76	52.766,23	0,18

#### 4. ZAKLJUČAK

Aktuarske pozicije i druge veličine iz sadržaja mišljenja u skladu su sa Zakonom o osiguranju i sa propisima donetim na osnovu tog Zakona, sa poslovnim aktima "UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJA" Podgorica i sa pravilima aktuarske struke i struke osiguranja.

Društvo je kroz dokapitalizacije koje je sprovelo u toku 2008. godine obezbedilo dovoljan obim sredstava garantne rezerve koje su veće od propisane margine solventnosti. Na dan 31.12.2008. godine društvo ima garantnu rezervu u visini od 2.324.226,99 Eura, što je za 74.226,99 Eura više od propisanog minimuma.

U poslovnoj 2008.g. Društvo je iskazalo negativan finansijski rezultat u iznosu od 725.773,01 EUR-a. Uzroke za ovakav poslovni rezultat i neekonomičnost u poslovanju treba tražiti pre svega u malom portfelju, jer je ovo društvo započelo sa radom u toku posmatrane godine, i u tom periodu rada nije uspelo da obezbedi ozbiljniji broj polisa u vrstama osiguranja za koja je registrovano, što je uslov za popravljavanje ekonomičnosti i profitabilnosti u poslovanju.

Društvo nije bilo u blokadi i redovno je izvršavalo svoje zakonske i ugovorne obaveze. Društvo nije imalo sudskih sporova po osnovu odštetnih zahteva u poslovnoj 2008. godini. Predlaže se akcionarima društva da usvoje godišnji obračun i godišnji izveštaj za poslovnu 2008. godinu i da usvoji Odluku o načinu pokrića nastalog gubitka.

Društvo je imalo izuzetno visoke troškove sprovođenja osiguranja, i to je ono našta se skreće pažnja društvu, te da je neophodno, da u toku tekuće godine društvo prati ove troškove i da ih usklađuje sa iznosom ostvarenog režijskog dodatka.

Imajući u vidu napred iznete činjenice dajem mišljenje sa rezervom na godišnji obračun i godišnji izveštaj o poslovanju akcionarskog društva za osiguranje "UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE" Podgorica za 2008. godinu.

U Podgorici

14.04.2009.god.

ОВЛАШЋЕНИ АКТУАР  
Бранислав Гечић  
OVLASCENI AKTUAR  
Br.reš.4/1-13-102/99-001

Branislav Gecić, dipl.ecc